

De per dins la forest dau Rei

d'après Marie Laporte, originaire de Ladignac-le-Long, enregistrée au Palais-sur-Vienne le 20 février 1985 – CD FE03 pl. 28
et des versions du "Chastel de Montvielh" dont celle du recueil de Casse et Chaminate
"Les vieilles chansons patoises du Périgord" p. 32

The image shows a musical score for the song 'De per dins la forest dau Rei'. It consists of four systems of music, each with a vocal line and a piano accompaniment line. The key signature is one sharp (F#) and the time signature is 3/4. The lyrics are written below the vocal lines. The score includes various musical notations such as notes, rests, and dynamic markings.

1. De per dins la forest dau Rei (bis)
Bargeira l'i chantava. Trà là là là
Bargeira l'i chantava.

2. Lu filh dau Rei l'entend chanter,
Dau milieu de sa chambre.

3. Eu n'en creda a sos vaslets :
"Bridez-moi mon cheval(e) !"

4. Mas de si loenh qu'ela l'a vist
Sa chançon n'es finie
Là là là là là
Sa chançon n'es finie

5. "Chabada es -la vòstra chançon ?
'La n'es vraiment jolie ! (jolie)

6. 'Chabaria pas, sab' pas perque.
Paubra desconsolada (desconsolada)

7. Mas dijatz donc la bela,
N'avez-vous pas un frère ?

8. Ni mon frère, ni mon mari
Ilhs son mòrts a la guerra

[9. Lu quau regretatz-vos lu mai ?
Regrete bien mon frère.

10. Trobarai ben 'n autre mari,
Trobarai pas d'autre frère !]

1. De par dans la forêt du Roi
Bergère y chantait

...

3. Il en appelle ses valets

...

4. Mais de si loin qu'elle l'a vu

...

5. Elle est finie votre chanson ?

...

6. Je ne la finirais pas je ne sais pas pourquoi
Pauvre inconsolable

7. Mais dites donc la belle

...

...

[9. Lequel regrettez-vous le plus ?

...

10. Je trouverai bien..
Je ne trouverai pas...]